

---

---

( Podnosilac zahtjeva )

**Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo  
Ul. Đoke Mazalića br. 3  
71000 Sarajevo**

**APLIKACIJA**  
za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja  
NK, PK i NSS

1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

- Naziv, sjedište i adresa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- tel/fax/e-mail i kontakt osoba \_\_\_\_\_

- Ovlaštena osoba \_\_\_\_\_

- identifikacioni broj \_\_\_\_\_

- broj, datum i mjesto registracije \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Djelatnost poslodavca i šifra djelatnosti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva \_\_\_\_\_

2. Broj nezaposlenih osoba koje se planiraju zaposliti po programu \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime direktora i potpis

---

( Podnosilac zahtjeva )

**PRIJAVA**  
potreba za radnicima sa evidencije  
nezaposlenih

Redni broj	Opis poslova koje će obavljati sufinansirana osoba	Broj osoba	Stepen obrazovanja	Zanimanje	Mjesečna neto plaća
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

---

( mjesto i datum)

M.P

---

(ime i prezime direktora i potpis)